



*Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Tuzlanski Kanton  
Općina Lukavac  
Općinsko Vijeće*

---

*Lukavac, 15.07.2013.godine*

# **SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE LUKAVAC**



## S A D R Ź A J 6/13

### Akti Općinskog vijeća

1. *Kriterij za raspodjelu sredstava Budžeta općine Lukavac za 2013. godinu za 2013. godinu sa pozicije 614122 – sredstva za fizičku kulturu , od toga „Sportski savez“*
2. *Rješenje o formiranju popisne komisije općine Lukavac za za popis stanovništva, domaćinstva i stanova u BiH 2013. godine*
3. *Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravog odbora JU „Centar za socijalni rad“ Lukavac*

### Akti općinskog načelnika

1. *Odluka o davanju saglasnosti Upravnom odboru Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Lukavac, za imenovaje direktora ustanove*
2. *Rješeje o utvrđivanju liste kandidata za članove komisije za davaje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti*
3. *Rješeje o formiranju Komisije za razmatranje prijava po raspisanom Javnom oglasu za imenovanje predsjednika i četiri člana Popisne komisije općine Lukavac*



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Tuzlanski kanton  
Općina Lukavac  
Općinsko vijeće

Broj: 01-14-955/13

Lukavac, 27.06.2013.godine

Na osnovu člana 41. Statuta općine Lukavac – prečišćeni tekst („Sl. glasnik općine Lukavac“ broj 5/08), a u vezi sa članom 29. stav 2. Odluke o izvršenju Budžeta općine Lukavac za 2013.godinu („Sl. glasnik općine Lukavac“, broj: 11/12), Općinsko vijeće Lukavac na 8. redovnoj sjednici održanoj dana 27.06.2013.godine, donijelo je

#### K R I T E R I J E

za raspodjelu sredstava Budžeta općine Lukavac za 2013.godinu sa pozicije 614122 – sredstva za fizičku kulturu, od toga: „Sportski Savez“

##### Član 1.

U cilju finansiranja redovnih aktivnosti Sportskog Saveza općine Lukavac i određenih aktivnosti kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou općine Lukavac, ovim Kriterijima utvrđuje se način utroška i raspodjele sredstava iz Budžeta općine Lukavac za 2013.godinu, razdio 11, kod potrošačke jedinice 114, funkcionalni kod 0810, ekonomski kod 614122 – sredstva za fizičku kulturu, od toga: Sportski Savez - 114.000,00 KM.

##### Član 2.

Raspodjelu sredstava iz člana 1. vršit će Upravni odbor Sportskog Saveza općine Lukavac, jedan dio direktno na račune klubova, a jedan dio nakon Javnog oglašavanja putem lokalnih medija, osim klubovima koji imaju izdvojenu poziciju u Budžetu općine Lukavac za 2013.godinu, na osnovu sljedećih Kriterija:

- rang takmičenja,
- broj selekcija koje učestvuju u redovnim takmičarskim sistemima,
- postignutih sportskih rezultata,
- značaja takmičenja ili sportske manifestacije za općinu Lukavac.

##### Član 3.

Sredstva sa pozicije navedene u članu 1. takođe će se koristiti za:

- bruto plaće i naknade troškova zaposlenog Sekretara Sportskog Saveza, kao i za druge prinadležnosti koje proizilaze na osnovu prava iz radnog odnosa (topli obrok i sl.),
- uplatu kotizacije takmičenja za sve klubove sa područja općine Lukavac, bez obzira na rang takmičenja, osim klubova koji imaju izdvojenu poziciju u Budžetu općine Lukavac za 2013.godinu,
- održavanje manifestacije „Izbor sportiste godine općine Lukavac“,
- materijalne troškove Sportskog saveza.

Svi korisnici sredstava sa naprijed navedene pozicije dužni su podnijeti zahtjev Sportskom Savezu na propisanom obrascu (Obrazac Z-1), te podnijeti Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava (Obrazac IZV-1).

##### Član 4.

Sastavni dio ovih Kriterija su i Obrazac Z-1 i Obrazac IZV-1.

##### Član 5.

Ovi Kriteriji primjenjivat će se sa danom pribavljanja saglasnosti od strane Općinskog vijeća Lukavac.

PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA

Dr. Dževdet Osmanbegović s.r.

*Naziv podnosioca zahtjeva*

**UPRAVNI ODBOR SPORTSKOG  
SAVEZA OPĆINE LUKAVAC**

*Broj protokola:*

**ZAHTJEV**

**ZA DODJELU SREDSTAVA**

*U*

*Datum :*

**POTPIS OVLAŠTENOG LICA:**

**MP.**

<i>I</i>	<i>OPĆI PODACI</i>	
1.	<i>Naziv</i>	
2.	<i>Adresa</i>	
3.	<i>Telefon i faks</i>	
4.	<i>E-mail</i>	
5.	<i>Web-site</i>	
6.	<i>Kontakt osoba i telefon</i>	
7.	<i>Ime, prezime i funkcija osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje</i>	
8.	<i>ID broj</i>	
9.	<i>Žiro-račun</i>	
10.	<i>Naziv banke</i>	
11.	<i>Datum osnivanja</i>	
12.	<i>Broj rješenja o registraciji u smislu Zakona o udruženjima i fondacijama FBiH</i>	
13.	<i>Visina sredstava koja se traže od Sportskog Saveza</i>	
14.	<i>Namjena sredstava</i>	
15.	<i>Visina sredstava dobijena od Kantonalnog ministarstva</i>	

*Napomena: U prilogu zahtjeva, dostavljamo sve ostale materijale koji su bitni za realizaciju*

--

*Naziv podnosioca izveštaja sportske manifestacije/ takmičenja*

**UPRAVNI ODBOR SPORTSKOG  
SAVEZA OPĆINE LUKAVAC**

*IZVJEŠTAJ*

*O UTROŠKU SREDSTAVA*

<i>Datum:</i>	
<i>Mjesto:</i>	

*POTPIS OVLAŠTENOG LICA*

\_\_\_\_\_

*M.P.*

*NAPOMENA: U prilogu ovog izveštaja obavezno se dostavlja sva finansijska dokumentacija kojom se dokazuje namjensko trošenje sredstava dobijenih od Sportskog Saveza općine Lukavac (kopije računa-faktura i izvoda iz banke). Kopije računa moraju biti ovjerene pečatom korisnika sredstava i potpisane od strane odgovornog lica.*

1. Podaci o sredstvima koja se pravdaju izvještajem:

<i>Broj Odluke Upravnog odbora Sportskog Saveza općine Lukavac kojom su dodijeljena sredstva</i>	
<i>Iznos dobijenih sredstava od Sportskog Saveza općine Lukavac</i>	

2. Izvještaj o realizaciji po odobrenim sredstvima:

*(Izvještaj predstavlja kratak opis realizacije projekta za koji su odobrena sredstva, a naročito treba da sadrži: period realizacije, da li su ostvareni ciljevi iz zahtjeva, postignuti rezultate ako se radi o sportskom takmičenju, ili opis efekata, ako su sredstva dodijeljena po nekom drugom osnovu, broj učesnika u realizaciji, kako takmičara tako i lica zaduženih za organizaciju, eventualne probleme tokom realizacije programa itd)*





Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Tuzlanski kanton  
Općina Lukavac  
Općinsko vijeće

Broj:01-05-994/13

Lukavac, 27.06.2013.godine

Na osnovu člana 32. Statuta Općine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Lukavac“, broj:5/08), a u skladu sa članom 26. Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine („Službeni glasnik BiH“, broj 10/12 i 18/13), Općinsko vijeće Lukavac na 8. redovnoj sjednici održanoj dana 27.06.2013.godine, donijelo je

### RJEŠENJE

o formiranju Popisne komisije općine Lukavac za  
popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine

#### I

Ovim Rješenjem formira se Popisna komisija općine Lukavac za Popis stanovništva, domaćinstava i stanova

U sastav komisije imenuju se:

1. Amir Hodžić..... predsjednik (iz reda Bošnjaka)
2. Zijad Purač..... član (zaposlenik Službe za geodetske,
3. Marina Tunjić..... član (iz reda Hrvata)
4. Alena Mićanović..... član (iz reda Srba)
5. Mina Frljanović..... član (iz reda ostalih)

#### II

Popisna komisija općine Lukavac obavlja sljedeće poslove:

- rukovodi pripremama, organizovanjem i provođenjem popisa na teritoriji općine;
- vrši izbor i imenovanje instruktora i popisivača za područje općine;
- obavještava stanovništvo o značaju popisa, načinu i vremenu njegovog provođenja, o pravima i dužnostima građana i načinu izvršavanja obaveza u popisu;
- brine o pravilnoj primjeni metodoloških i organizacionih uputstava;
- preuzima štampani popisni materijal i dijeli ga instruktorima, koji ga dalje distribuišu popisivačima;
- osiguravaju prostorije i uvjete za provođenje obuke općinskih instruktora i popisivača;
- provodi nadzor nad radom instruktora i ostalih učesnika u popisu;
- izdaje propisana ovlaštenja za rad učesnicima u Popisu;
- preduzima mjere koje garantiraju kompletan obuhvat jedinica popisa;
- preuzima popisni materijal od instruktora, organizuju i kontrolišu obuhvat i kvalitet popisnog materijala;
- osigurava skladištenje popisnog materijala uz ispunjenje propisanih sigurnosnih mjera i uvjeta određenih Zakonom o zaštiti ličnih podataka;
- organizuje prijevoz i pravovremeno dostavljanje popisnog materijala na mjesto unosa;
- priprema obračun troškova nastalih za pripremu i provođenje Popisa u skladu sa instrukcijama.

#### III

Za svoj rad Popisna komisija odgovara Kantonalnoj popisnoj komisiji i Federalnom zavodu za statistiku.

*Popisna komisija po završetku poslova iz člana II ovog Rješenja podnosi Izvještaj o radu odgovornim institucijama iz prethodnog stava, najkasnije do 31. 10. 2013. godine.*

*IV*

*Sredstva za finansiranje rada Popisne komisije obazbjeđuju se u skladu sa članom 38. Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013.godine („Službeni glasnik BiH“, broj:10/12 i 18/13).*

*V*

*Mandat članova Popisne komisije traje do završetka svih poslova popisa stanovništva, domaćinstava i stanova koji se odnose na terenski rad.*

*VI*

*Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenom glasniku Općine Lukavac“.*

*PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA*

*Dr. Dževdet Osmanbegović s.r.*



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Tuzlanski kanton  
Općina Lukavac  
Općinsko vijeće

Broj: 01-02-998/13

Lukavac, 28.06.2013.godine

Na osnovu člana 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine F BiH", broj:12/03), člana 105. Statuta općine Lukavac – prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Lukavac“ broj 5/08), Općinsko vijeće Lukavac na 8. redovnoj sjednici održanoj dana 27.06.2013.godine donijelo je

### RJEŠENJE

o imenovanju predsjednika i članova  
Upravnog odbora JU "Centar za socijalni rad" Lukavac

#### I

Za predsjednika i članove Upravnog odbora JU "Centar za socijalni rad" Lukavac, imenuju sed slijedeća lica:

- 1.Kovačević Amir, dipl ecc – predsjednik (iz reda uposlenih)
- 2.Alaga Suljić, dipl. ing mašinstva – član (iz reda osnivača)
- 3.Sejdinović Sead, ing. mašinstva – član (iz reda osnivača)

#### II

Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine.

#### III

Rješenje proizvodi pravno dejstvo danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Općine Lukavac".

PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA

Dr. Dževdet Osmanbegović s.r..



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Tuzlanski Kanton  
Općina Lukavac  
Općinsko Vijeće

---

Broj: 02-02-997/13  
Lukavac, 01.07.2013.godine

Na osnovu člana 29. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH“, broj 6/92, 8/93 i 13/94), člana 5. Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju JU Centar za socijalni rad Lukavac („Službeni glasnik Općine Lukavac“, broj 3/13) i člana 41. Statuta Općine Lukavac- prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Lukavac“, broj 5/08), Općinski načelnik, donosi

**O D L U K U**  
o davanju saglasnosti Upravnom odboru Javne  
ustanove Centar za socijalni rad Lukavac za imenovanje  
direktora Ustanove

Član 1.

Daje se saglasnost Upravnom odboru Javne ustanove Centar za socijalni rad Lukavac, da se mr. sc. Amira Hodžić, socijalna radnica, imenuje za direktora Ustanove.

Član 2.

Odluku stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Lukavac“.

OPĆINSKI NAČELNIK  
Dževad Mujkić, dipl. pravnik s.r.



Broj: 02-05-741/13  
Lukavac, 17.06.2013.godine

Na osnovu člana 180. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Sl. novine TK-a“, broj 6/11 i 4/13) i člana 41. Statuta općine Lukavac – prečišćeni tekst („Sl. glasnik općine Lukavac“, broj 5/08), Općinski načelnik donosi

### R J E Š E N J E

o utvrđivanju Liste kandidata za članove Komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti

#### Član 1.

Utvrđuje se, po abecednom redu, Lista kandidata za članove Komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti, kako slijedi:

- I ARHITEKTONSKA STRUKA
  - 1. Nuhanović Edina, dipl.ing.arh.
- II GRAĐEVINSKA STRUKA
  - 1. Alagić Almir, dipl.ing.građ.
  - 2. Memić Mirza, dipl.ing.građ.
  - 3. Memić Nerminka, dipl.ing.građ.
- III ELEKTROTEHNIČKA STRUKA
  - 1. Mehinbašić Selmir, dipl.el.ing.
  - 2. Osmanović Edin, dipl.el.ing.
  - 3. Slomić Adnan, dipl.el.ing.
  - 4. Softić Ramiz, dipl.el.ing.
  - 5. Suljkić Eldin, dipl.el.ing.
  - 6. Umihanić Midhat, dipl.el.ing.
- VI PRAVNA STRUKA
  - 1. Kasumović Emir, dipl. pravnik
  - 2. Omerović Jasna, dipl. pravnik
  - 3. Orić Nejra, dipl. pravnik
  - 4. Softić Sandra, dipl. pravnik

#### Član 2.

Nadležna općinska Služba će u svakom konkretnom slučaju, posebnim Rješenjem, sa utvrđene Liste kandidata iz člana 1. ovog Rješenja, imenovati podkomisiju za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti.

#### Član 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objavljivanja u „Sl. glasniku općine Lukavac“.

OPĆINSKI NAČELNIK  
Dževad Mujkić, dipl. pravnik s.r.



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Tuzlanski Kanton  
Općina Lukavac  
Općinsko Vijeće

Broj: 02-05-954/13  
Lukavac, 18.06.2013.godine

Na osnovu člana člana 41. Statuta općine Lukavac – prečišćeni tekst („Sl. glasnik općine Lukavac“, broj 5/08), Načelnik općine Lukavac donosi

### R J E Š E N J E

o formiranju Komisije za razmatranje prijava po raspisanom Javnom oglasu za imenovanje predsjednika i 4 (četiri) člana Popisne komisije općine Lukavac

#### Član 1.

Formira se Komisija za razmatranje prijava po raspisanom Javnom oglasu za imenovanje predsjednika i 4 (četiri) člana Popisne komisije općine Lukavac, u sastavu:

Hamzić Edin, predsjednik  
Sejdinović Amir, član  
Stjepić Mladenka, član

#### Član 2.

Zadatak Komisije je da, rukovodeći se Procedurama za izbor popisnih organa i osoblja koje će biti angažovano u popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH u 2013.godini, pregleda pristigle prijave, ustanovi ispravnost priložene dokumentacije, obavi intervju sa odabranim kandidatima i sačini Listu sa redoslijedom kandidata u skladu sa kriterijumima za bodovanje, te istu dostavi Općinskom načelniku na dalji postupak.

#### Član 3.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku općine Lukavac“.

OPĆINSKI NAČELNIK  
Dževad Mujkić, dipl. pravnik s.r.

**SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE  
L U K A V A C**

*Broj: .....6/13*

*Izdaje :.....Općina Lukavac*

*Uređuje.....Stručna Služba Općinskog vijeća*

*Tiraž.....55 primjeraka*

*Adresa.....Općina Lukavac - Općinsko vijeće*

*Telefon - fax: .....553-253*

*Službeni glasnik izdaje se po potrebi*